

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n
25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN

Data de
control

09/10/2023



Projècte Educatiu der Institut d'Aran



Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

1.	Istoriau de revisions	3
2.	Contèxt	4
3.	Caracteristiques deth centre	4
3.1	Situacion.....	4
3.2	Tipes d'ensenhament	5
3.3	Centres adscrits.....	6
4.	Identitat e caracter pròpi	6
4.1.	Principis Rectors (LEC)	6
4.2.	Caracter pròpi.....	6
4.3.	Politica, vision, mission e abast dera qualitat.....	7
5.	Plantejamens educatius	8
5.1.	Prioritats e objectius educatius	8
5.2.	Projècte lingüistic de centre	11
5.3.	Usatge des tecnologies entar aprendissatge e eth coneishement.....	12
6.	Curriculum deth centre.....	12
6.1.	Critèris d'organizacion pedagogica	12
6.2.	Projècte curricular.....	13
6.3.	Avaloracion e promocion	13
7.	Organizacion.....	13
7.1.	Critèris dera estructura organizatiua	13
7.2.	Organigrama deth centre.....	14
7.3.	Lideratge e trabalh en equip	15
8.	Inclusion	15
8.1.	Acuelhuda	15
8.2.	Diuersitat	16



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

9.	Convivència	17
9.1.	Es valors e es objectius entar aprendissatge dera convivència	17
9.2.	Plan de convivència e mediacion escolara	17
10.	Orientacion ara tutoria	17
10.1.	Objectius dera orientacion e seguiment der escolanat.....	18
10.2.	Plan d'Accion Tuturiau.....	19
11.	Participacion.....	19
11.1.	Mecanismes, airaus e organs de participacion	19
11.2.	Canaus de participacion	20



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

1. Istoriau de revisions

Document		Version	Cambis realitzats
PEC		1.0	Actualizacion 31/08/2023



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

2. Contèxte

Er institut d'Aran ei un Centre public depenent deth Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que se creec en an 1985 coma fusion deth *Col·legi Municipal Homologat "Joan March"* e era Sección de Formacion Professionau.

En Institut d'Aran s'impartissen es ensenyaments d'ESO, Bachilierat (modalitats de sciéncias, tecnologia e humanitats), dus Cicles Formatius de Grad Miei; eth de Gestión Administrativa (GAD) en alternança Dual e eth de Guia en Medi Naturau e de Temps de Leser (GMNTL). A mès, s'impartís un Cicle Formatiu de Tecnic Superior en Ensenhament e animacion socioesportiva (TSEAS). Toti es Cicles Formatius son laguens de l'ambir legislatiu dera LOE a compdar deth cors 21-22.

Laguens des ensenhaments aufrits en centre se dispose d'Aula d'acuelhuda entà facilitar era integracion ar alumnat nauvengut, programes de diversificacion curriculara entar escolanat qu'a de besonh ua atencion mès individualitzada e ua unitat de Supòrt Intensiu ara Educacion Inclusiu (SIEI) entad aqueri alumnes qu'an besonhs educatius especiaus.

Eth Projècte Educatiu de Centre (PEC), elaborat per consens de toti es membres dera comunitat educativa, ei un compromís de priorizacion des principis e objectius que definissen era linha pedagogica e son eth marc de referéncia de totes es activitats educatives deth centre.

3. Caracteristiques deth centre

3.1 Situacion

Er Institut d'Aran ei un institut public d'ensenhamant secundari de referéncia ena Val d'Aran e se trape ena capital, Vielha. Ei ua val pirinenca a on convieuen 3 lengües oficiaus: er aranés, eth catalan e eth castelhan. Aministratiuament ei ua entitat territorial singulara de Catalonha considerada coma realitat nacionau occitana. À un govèrn autònom, eth Conselh Generau d'Aran, en virtud dera lei 16/1990 sus eth règim especiau dera Val d'Aran, actualizada damb era naua lei d'Aran eth 21 de gèr de 2015.

Era Val d'Aran à una poblacion de 10. 175 abitants (2020) en ua superficie de 633,6 km2. E era organizacion pròpia son es terçons: Arties e Garòs, Pujòlo, Marcatosa, Castièro, Irissa e Quate Lòcs.



Versió: 1.0
 Elaborat: Direccioñ
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Conseh Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

3.2 Tipes d'ensenament

	ENSENHAMENT SECUNDARI OBLIGATÒRI
 BATXILLERAT	BACHELIERAT <ul style="list-style-type: none"> ● SCIÉNCIES E TECNOLOGIA ● SCIÉNCIES SOCIAUS E UMANITATS BACHIBAC (BACHELIERAT e BACCALAURÉAT)
	FORMACION PROFESIONAU DE GRAD MIEI <ul style="list-style-type: none"> ● GESTION ADMINISTRATIUA (GAD) - FP DUAU ● GUIDA EN ETH MIEI NATURAU E TEMPS DE LÈSER FORMACION PROFESIONAU DE GRAD SUPERIOR <ul style="list-style-type: none"> ● TÉCNIC SUPERIOR EN ENSENHAMENT E ANIMACION SOCIOESPORTIUA

I a es següenti recorsi:

- Diversificacion curriculara
- Supòrt Intensiu d'Escolaritzacion Intensiu (SIEI)
- Aula d'acuelhuda

Tanben:

- Centre de Supòrt der Institut Dubèrt de Catalunya (IOC) per as estudis de bachelierat
- Institut d'Atencion ara Practica Esportiua (esquí, snowboard e patinatge)
- Institut formador deth prakticum deth màster de formacion deth professorat
- Centre FP Duau

Ath delà:

- Participe en projèctes de mobilitat internacionaus (anglés e francés)
- Projècte de Qualitat e Mielhora Contunha e d'excelléncia



Versió: 1.0
 Elaborat: Direccio
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consej Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

- Practiques en emprèsas reconeishudes en eth sector

3.3 Centres adscrits

Er Institut d'Aran ei er unic centre public dera Val d'Aran. Entàs estudis dera ESO à adscrits era totalitat des escòles deth parçan e son es següentes:

	Escòla	Localitat
ZER VAL D'ARAN	Escòla Ruda	Salardú
	Escòla Sant Martí	Gessa
	Escòla Loseron	Arties
	Escòla Castèth-Leon	Es Bòrdes
	Escòla Sant Ròc	Bossòst
	Escòla Alejandro Casona	Les

4. Identitat e caracter pròpi

4.1. Principis Rectors (LEC)

Er Institut d'Aran arremasse es principis rectors definits en er article 2, apartat 1, dera Lei 12/2009, deth 10 de junhsèga, d'educacion (DOGC núm. 54422 - 16/07/2009. Eth sistèma educatiu, en eth marc des valors definits pera Constitucion e per er Estatut.

4.2. Caracter pròpi

Er Institut d'Aran ei referent dera qualitat educatiua e d'assoliment des objectius d'excelléncia e d'equitat qu'era lei 12/2009, deth 10 de junhsèga, prepausa. Se definis coma inclusiu, laic e respectuós



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------

damb era pluralitat, trets definidors deth són caracter propi. Tanben se definís d'acòrd damb es principis de qualitat pedagogica, de direccion responsable, de dedicacion e professionalitat docents, d'avaloracion, de retiment de comptes, d'implicacion des familhes, de preservacion dera equitat, de cerca dera excelléncia e de respèctes des idies e des creences der escolanat e des sues familhes.

4.3. Politica, vision, mission e abast dera qualitat

Politica de qualitat

Era qualitat ei ua part fonamentau e prioritaria dera filosofia der Institut e tanben dera estratègia. Era actuacion der Institut, d'acord damb eth projécte educatiu de centre, ei dirigida a:

- Satisfier es expectatiuves e es besonhs educatiuves der escolanat, atau coma es dera normatiua educatiua vigent.
- Contribuir ar assoliment des objectius qu'era societat li assigna coma institucion educatiua e centre de formacion.
- Desvolopar e implicar eth conjunt dera equipa humana que forme part de Institut entà assegurar un naut nivèu de satisfaccion de tota era comunitat educatiua.
- Era mielhora contunhua des activitats e des servicis que desevoile e preste ara comunitat.

Eth compromís damb era qualitat afecte a tota era organizacion, e era mielhora contunhua ei responsabilitat de tot er equip professionau deth centre. Era equipa directiuva vetlharà e facilitarà eth son assoliment a trauèrs dera sua gestion e damb es mitjans deth són abast.

Vision

Er institut d'aran vò èster un motor educatiu e culturau en territori. Es caracteristiques culturaus e identitàries dera zona determinen qu'era vision qu'auem deth centre se focalizi en crear ua escòla dubèrta, inclusiu, damb un mercat caracter ecologic, promotor dera salut, e a on es naues tecnologies agen un papèr fonamentau enes tasques d'ensenhament-aprentissatge. Un autre aspècte a restacar a d'èster era milhora der ensenhament plurilingüe e pluricultura en aguest entorn.

Mission



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació
Institut d'Aran
Ctra. Betren, s/n
25530 – Vielha
Telf: 973.64.37.61
Fax: 973.64.36.66
Mail: c5006239@xtec.cat
<https://agora.xtec.cat/iesaran/>

PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN

Data de control

09/10/2023

En Institut d'Aran era activitat educativa a coma finalitats basiques eth plen desenvolapment dera personalitat der alumnat, era formacion en respècte, enes drets e llibertats fonamentaus e en exercici dera tolerància e dera libertat laguens des principis cívics e democràtics de conviuència, atau coma era preparacion ena participacion ena vida sociau e culturau deth territori.

Er àmbit d'accion deth centre ei era Val D'Aran qu'a ua identitat culturau e lingüística força definida. Eth territori se caracterize peth sòn potenciau d'oci e turisme actiu, eth quau ei eth sòn fonament econòmic, juntament damb eth sector dera construccion e es empreses de servicis

Valors

- 1.- Educar en respècte a un madeish, as auti e ar entorn escolar, entà arténher es condicions de trabalh e de convivència adequades.
- 2.- Educar entara egalitat, sense cap discriminacion, en tot fomentar er respècte ara diuersitat.
- 3.- Implicar er escolanat en coneishement e respècte ath miei ambient.
- 4.- Afavorir era percepcion e eth coneishement der entorn coma airau mès immediat d'analisis, d'integracion e de dubèrtura ara realitat.
- 5.- Considerar era diuersitat der alumnat, en tot tier en compde es diferenti coneishements, capacitats e destreses.
- 7.- Promòir abits saludables, aspècte fonamentau ena formacion dera persona.

5. Plantejamens educatius

5.1. Prioritats e objectius educatius

- a) Era education ei plantejada coma ua tasca collectiu e de trabalh en equip.



Versió: 1.0
Elaborat: Direcció
Revisat: Claustre
Aprovat: Consell Escolar
Data: 09/10/2023
Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

- b) Entener era educacion coma un procés integrat dera persona, suspassant plantjamens puraments instructius.
- c) Promoir es relacions damb es empreses e es sectors professionaus relacionats damb es nòstres ensenhaments.
- d) Aplicar mesures d'innovacion enes processi d'ensenhamant-aprendissatge.
- e) Usar coma airia de supòrt pedagogic es tecnologies dera informacion e comunicacion.
- f) Formar personnes damb un pensament critic.

5.1.1 Ambit lingüistic

Er objectiu ei trabalhar es lengües oficiaus ena Val d'Aran - aranés, catalan e castelhan - e tanben anglés e francés, entà arribar a una bona comprension lectora e ua bona expression orau e escrita, en tot atier es besonhs der escolant. Tanben vò artéñher ua bona competéncia plurilingüe e plurisocial entath convertir ar escolanat en ciutadans integrats e competents en toti es aspèctes lingüistics, sociaus e culturaus. Tot acrò se ve reflectit en es projectes e activitats amiades a tèrme:

- ❖ Projècte lingüistic (PLC)
- ❖ Bachibacc
- ❖ Pica-letres
- ❖ Concorsi
- ❖ Intercambis
- ❖ Lectures dinamizades en collaboracion damb entitats dera zòna
- ❖ Conscienciacion lingüistica
- ❖ Optatiuitat: Revista (2au ESO), Latin (4au) e Francés (toti es corsi dera ESO)

5.1.2 Ambit científicotecnic

Aquest ambit ei plan important entara formacion der escolanat e per aquerò s'amien a tèrme activitats coma:

- ❖ Dia dera sciéncia
- ❖ Escòles vèrdes
- ❖ Semana dera sciéncia
- ❖ Gessudes per er entorn
- ❖ Optatiuitat: Miei ambien (1èr ESO), Iniciacion ara robotica (2au ESO),liniciacion ara robotica II (3au), Confint (3au) Fisica e Quimica (4au), Biologia e Geologia (4au), Tecnologia (4au)



Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

- ❖ Credit de sintesi (3au ESO) i Projècte de Recerca (4au ESO): Objectius de Desvolopament sostenible

5.1.3. Ambit tractament dera informacion digitau

Eth tractament dera informacion digitau ei ua des prioritats educatiues deth centre. Entà poder arribar a ua normalizacion en aguest ambit s'amien a tèrme un seguit de mielhores entre es quaus cau restacar:

- ❖ Equipament e mielhora deth centre.
- ❖ Adequacion de totes es dependéncias deth centre
- ❖ Formacion deth professorat
- ❖ Manteniment e actualizacion dera pagina web
- ❖ Optatiuves: Digitalizacion (4au)

5.1.4. Ambit sociau e ciutadan

Ua auta des prioritats ei trabañhar eth respècte peth nòste entorn e conscienciar ar escolanat en aguesta tasca. Per aquerò èm vinculadi as projèctes e activitats:

- ❖ Escòla vèrda
- ❖ Optatiuitat: Plans e mapes (1èr ESO), Eth torn ath mon en 35 dies (2au ESO), Cartografia (3au ESO), Mitologia (3au ESO), Filosofia (4au ESO)
- ❖ TEI (Tuturia entre iguaus)
- ❖ Mediacion
- ❖ Dinamizacion
- ❖ Programa KIVA

5.1.5. Ambit artistic

En aguest ambit se potenci aguest caracter a trauërs d'activitats deth centre e activitats extraescolares:

- ❖ Corau
- ❖ Optatiuitat: Visuau e plastica (4au)
- ❖ Decoracion hèstes: graduacion, dies especiaus en institut...
- ❖ Optatiuitat: Musica (4au ESO)



Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

5.1.6. Ambit formacion professionau

Ua auta des prioritats ei fomentar es estudis de formacion professionau. Per aquerò èm vinculadi as projèctes e activitats:

- ❖ FP Duau
- ❖ Optatiuitat: Emprenedoria (4au ESO)
- ❖ Relacions damb es emprès (FCT)

5.2. Projècte lingüistic de centre

5.2.1. Er aranés: lengua veiculara der Institut d'Aran

Era Val d'Aran a coma lengua oficial er aranés, varianta dera lengua d'òc parlada en Aran. Tanben i son oficiaus eth catalan e eth castelhan. Eth present PLC, en tot auer en compde eth encastre normatiu qu'ei d'aplicacion, contèmple eth tractament des diuèrses lengües que s'impartissen en centre, autan dera lengua veiculara coma des autes lengües curriculares (aranés, catalan, castelhan, francés e anglés).

Er aranés, lengua pròpia e oficiala d'Aran, n'ei tanben der ensenhamant, e coma conseqüéncia ei era lengua veiculara des diuèrses activitats d'ensenhamant e aprededissatge deth centre. Era lengua occitana d'Aran preten èster en futur er esturment de cohesion e integracion enter totes es personnes deth centre e eth veïcul d'expression des diuèrses activitats academiques.

Calerà velhar entà qu'era lengua occitana non sigue sonque ua lengua d'ensenhamant-aprededissatge, pr'amor d'açò calerà sajar de dinamizar er emplec der aranés en toti es encastres de convivència e de comunicacion quotidiens en centre educatiu.

Balhat eth contèxt sociolingüistic der alumnat der Institut d'Aran tamb ua majoritat d'alumnat castelhanoparlant e grana diversitat lingüistica, s'aplicaràn estratègies tamb eth supòrt des aules d'acuelhuda entà arténher qu'ara fin dera escolaritat obligatoria, toti es alumnes agen un coneishement parièr autant der aranés coma deth catalan e deth castelhan.

Eth centre priorizarà eth trebalh dera lengua orau en toti es sòns registres. Eth papèr dera lengua orau ei fonamentau: cau apréner a parlar, escotar, expausar e dialogar entà apréner. Un bon domeni dera expression ei basic entà èster premanits tà saber exprimir es sues opinions de forma rasonada e coerenta.



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

5.2.2. Incorporacion des lengües estrangères as cicles formatiu

Es besonhs deth mercat laborau integrat ena Union Europea hèn qu'era lengua anglesa sigue fonamentau entara insercion laborau de situacions professionaus abituaus e ena presa de decisions en er ambit laborau.

5.2.3. Usatge deth lenguatge non sexista

Eth centre procure usar un lenguatge non sexista. Per aguest motiu es equips docents, eth professorat, era equipa directiu, tota era comunitat educatiua trabalhe entà superar tota mèna d'estereotips e per facilitar era actitud critica deuant des continguts de risc que denigren es personnes per motius de sexe o qu'associen a imatges topiques. En es documents basics deth centre s'an d'auer en compde enes critèris d'usatge deth lenguatge non sexista.

5.3. Usatge des tecnologies entar aprendissatge e eth coneishement

Eth nòste centre, conscient deth besonh, relevancia des tecnologies dera informacion, potencia tot apréner de recorsi TAC entà facilitar era tasca docenta diària e d'aprendissatge der escolanat, incorporant naues airies en un procés de melhora des competéncies informacionaus e des capacitats der escolanat tad aguest tipe de recorsi.

Er institut fomente era formacion deth professoraten usatge d'aguestes tecnologies e era participacion en projèctes e programes que permeten era sua implementacion e difusion. Atau madeish, eth centre dote, laguens deth marge des recorsi disponibles, des airies que siguen de besonh entara sua aplicacion.

6. Curriculum deth centre

6.1. Critèris d'organizacion pedagogica

Es critèris d'organizacion pedagogica son desenvolopadi enes apartats corresponents des normes d'organizacion e funcionament deth centre e se concreten enes concrecions curriculars des ensenhaments que s'impartissen ath centre.



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

Es objectius d'aguesta etapa son arremassadi en article 3 deth Decret 187/2015 de 25 d'agost d'ordenacion des ensenhaments dera educacion segondària obigatòria.

6.2. Projècte curricular

Es competéncies clau s'artenhen damb a trauers deth currículum dera ESO desplegat mejançant es ambits de coneisement e an de permetre desenvolopar era capacitat d'utilizar es coneisements e es abilitats vinculades a diferenti sabers de manèra interactiva e transversau. D'aguesta manèra es matèries s'agrupen en ambits e an d'incorporar es contenguts, es critèris d'avaloracion e es metodologies mès adequades entà arténher es competéncies clau. Arténher es elements transversaus der ambit personau e sociau e der ambit digital s'a de desenvolupar en conjunt de totes es matèries e d'acòrd damb es processi d'orientacion associadi.

Es programacions de cada matèria s'elaboren a compdar des objectius, sabers e critèris d'avaloracion establerts en decret 175/2022, de 27 de seteme, d'ordenacion des ensenhaments dera educacion basica e en Decret 171/2022, de 20 de seteme, d'ordenacion des ensenhaments de bachilierat.

Es Cicles Formatius de grad miei se regulen peth Reial Decret 402/2020, de 25 d'hereuèrr, peth que se establís eth titol de tecnic en Guida en medi naturau e temps de léser e se fixen es aspèctes basics deth curriculum e peth Reial Decret 159/2015, de 14 de junshèga, peth que s'establís eth curriculum de cicle formatiu de grad miei de Gestión Administratiua. Eth Cicle Formatiu de Grad Suprior se regule peth Reial Decret 653/2017, de 23 de junh, peth que s'establís eth titol de tecnic superior en ensenhamant e animacion socioesportiu.

6.3. Avaloracion e promocion

Aquesti aspèctes deth curriculum son desenvolopadi enes apartats correspons des concrecions curriculuars de cadun des ensenhaments que s'impartissen en Institut.

7. Organizacion

7.1. Critèris dera estructura organizatiua

Enes critèris que definissen era estructura organizatiua son desenvolopadi enes apartats correspondents des normes d'organizacion e funcionament deth centre.




Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

Era foncion docent s'a d'exercir en eth marc des principis de libertat academica, de coeréncia damb eth projècte educatiu deth centre e de respècte ath caracter pròpi deth centre e a d'iniciar es valors dera collaboracion, dera coordinacion entre es docents e es profesionaus d'atencion educativa e de travalh en equip.

7.2. Organigrama deth centre



Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

7.3. Lideratge e trabalh en equip

Era equipa directiu hè es sues foncions, gestiona e lidera eth centre a trauèrs deth projècte de direccion, eth plan estratgeic e eth sistèma de gestion basat en processi. Era direccion delegue es foncions e preses de decision a toti es càrrecs de responsabilitat deth centre (caps de departament, coordinadors, responsables deth pla estrategic, responsables des equips de melhora e programmes d'innovacion, eca.) pr'amor qu'er esfòrç comun facilite eth transit enquiara consecucion dera vision establerta.

Fomente era iniciatiua e era participacion des coordinadors e responsables enes ambits de trabalh, e remasse deri er retorn qu'ei de besonh entà ajustar era planificacion de cada cors. Eth centre potencie era autonomia des departaments e e tanben es coordinacions, especiaumens enes ambits pedagogics e d'innovacion, tostemp alinhats damb era mission e vision deth centre.

Era direccion facilite era autonomia que sigue possible laguens deth marg legau vigent as departament e as coordinacions e da tot eth reconeishement e recolzament.

8. Incision

8.1. Acuelhuda

Balhat eth contèxe sociolingüistic der alumnat der Institut d'Aran tamb ua majoritat d'alumnat castelhanoparlant e grana diversitat lingüistica, s'aplicaràn estratègies tamb eth supòrt des aules d'acuelhuda entà arténher qu'ara fin dera escolaritat obligatòria, toti es alumnes agen un coneishement parièr autant der aranés coma deth catalan e deth castelhan.

INTRODUCCION		
QUÉ EI?	ACTUACIONS A AMIAR A TÈRME	OBJECTIUS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ua acuelhuda calida ar alumnat e as sues familhes. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arténher ua bona escolarizacion, encaminada a assolir er èxit escolar.



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

Un plan d'acuelhuda ei un ensem des actuacions qu'un centre educatiu met en funcionament entà facilitar era adaptacion der alumnat que s'incorpore en centre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Era organizacion d'un itinerari d'integracion. ▪ Er establiment des supòrts especifics de besonh. ▪ Era prevision des mesures de seguiment e avaloracion. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incorporar ar alumnat nauvengut ena descubèrta e coneisement deth mon culturau en eth qu'ara viu. ▪ Potenciar er escambi e relacion entre tot er alumnat, coma hònt d'enrequiment de toti. ▪ Interessar-se pera realitat culturau entà potenciar era autoestima.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.2. Diuersitat

Er institut vò èster integrador e dubèrt ara diuersitat sajant de construir un contèxte escolar capable d'acuelhir tot er escolanat. Accepte era diuersitat coma caracteristica intrinseca dera realitat humana e procura eth desenvolopament de personnes diferentes e diferenciades, caduna d'eres segontes e damb es sues possibilitats.

Er institut se mòstre sensible e vò dispausar des recorsi avidents entà poder atier er escolanat damb besonhs educatiues especiaus, derivades de discapacitats fisiques, psiquiques o ben determinades per autes condicions de caire personau, familiar o social.

Eth centre entà poder detectar es besonhs educatiues à presents: es resultats academics deth cors anterior que corse er escolan, era informacion des tutors/tutoritzes e eth seguiment que realize es professionals deth departament d'orientacion e der EAP.

Damb er escolanat de naua incorporacion s'aurà de tier en compde era informacion que proporcionen es tutors, es informes especifics que se hesquen arribar, es dictamens d'escolarizacion, supòrt rebut enquiath moment e tota aquera informacion que pogue èster rellevant.

Damb er escolant d'incorporacion tardana, eth tutor d'aula d'acuelhuda haurà hèt ua avaloracion iniciau basica entà poder ubicar e aufrir es mielhors recorsi ar escolanat que se trape en aguesta situacion.



Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

9. Convivéncia

9.1. Es valors e es objectius entar aprendissatge dera convivéncia

- ❖ Acceptar era pluralitat sociau, culturau, etnica e ideologia deth nòste escolanat coma reflexe dera pluralitat dera nòsta societat.
- ❖ Èster e mostrar-se dubèrt ara incorporacion de naues realitats sociaus.
- ❖ Èster conscents deth valor positiu des conflictes tostemp que, sigue util entà adonar-se des pròpies mancances e que sigue ua airia de creishement personau.
- ❖ Confidar e usar era mediacion coma un recors optim ena reconduccion des conflictes.
- ❖ Víauer era quotidianitat damb era fèrma seguretat que totes es situacions negatiuves pòden esdevenir positiuves damb voluntat, cooperacion, esfòrç e mijans.
- ❖ Apréner a gestionar es conflictes de forma positiuia.
- ❖ Potenciar ath nòste escolanat es abilitats que siguen de besonh entà gestionar positivament es sòns pròpis conflictes.
- ❖ Includir era mediacion coma airia abituau ena resolucion de conflictes enes NOFC.
- ❖ Ensenhar ar escolanat a èster capaci d'incrementar eth sòn autocontrol enes situacions dificiles e aplicar eth dialòg abans que cap auta mesura.
- ❖ Comprometer-se a complir es acòrds establerti enes amassades de mediacion.
- ❖ Promoir valors en pro dera bona conviuéncia, coma pòder èster era solidaritat, era tolerancia, era cultura pera pau, era acceptacion dera diferencia, entre d'auti.
- ❖ Promoir un clima de benestar a on toti se senten acceptadi e a on es capacitats emocionaus deth nòste escolanat poguen desenvolopar-se en tota era sua plenitud.
- ❖ Implicar as familhes en eth nòste projècte.

9.2. Plan de convivéncia e mediacion escolara

Se trape en eth PdC (en revision) e enes NOFC.

10. Orientacion ara tutoria

D'acòrd damb eth que dispausa era Ordre de 5 de mai de 1989, pera quau establis un programa



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

d'actuacion tutoriau qu'orienta era planificacion e organizacion des plans d'accioñ tuturiau. Eth plan d'accioñ tuturiau deth centre ei eth corròp d'accions d'orientacion personau, academica e professional, dessenhades pes professors damb col-laboracion damb es escolans e dera madeisha comunitat educatiua basant-se en es sòns besonhs.

- ❖ Afavorir era qualitat des actuacions des professors, escolans e familhes.
- ❖ Coordinar es diuerses tasques d'orientacion que s'amien a tèrme en centre.
- ❖ Proporcionar as escolans informacion e orientacion personau, academica e professional, d'acòrd damb es aptituds, es besonhs e es interessi que mostren.

10.1. Objectius dera orientacion e seguiment der escolanat

En cada classe i aurà un tutor de classe e uns tutors de seguiment que se repartiràn as alumnes. Eth tutor de classe ei tanben tutor de seguiment.

- ❖ Tutor classa:
 - Amiarà era tutoria de classe (PAT)
 - Amiarà es Jentes d'avaloracion.
- ❖ Tutor Seguiment:
 - Toti es tutors de seguiment pertanhen ath madeish equip docent.
 - Toti es tutors de seguiment entren en grop- classe assignadi.
 - Eth tutor de seguiment serà er encargat deth sòn grop d'alumnes (disciplina, tutoria individualizada, amassades pairs, seguiment acadèmic e personau en equip docent)
 - Toti es tutors de seguiment an 1ora setmanau de tutoria entà portar a tèrme eth trebalh.
- ❖ Coordinacion tutor classe - tutor de seguiment
 - Pendent era amassada d'Equipa Docenta .
 - Ena sala de professors i aurà era carpeta de tutoria de cada grop-classe. Cadun des mainatges deth grop aurà un folder personalizat damb es donades de besonh.



Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

- Eth tutor/a de seguiment aurà d'anotar-i quinsevolh incidéncia que passe damb eth sòn grop d'alumnes, entà qu'eth tutor/a de classe ac sàpie e atau comentà'c ena ora de tutoria de classe.

10.2. Plan d'Accion Tuturiau

Es linhes concretes d'accion tuturiau, es activitats planificades e programades ath long deth cors, es instruccions detalhades de travalh e es recorsi disponibles son escuelhuts en eth Plan d'Accion Tuturiau que se revise e s'actualize cada cors escolar, airia indispensabla pera accion tuturiau e es seguiment per part des tutors. Es aspèctes d'organizacion e desenvolopament de fonctions des differenti agents qu'interven ena accion e coordinacion tuturiau son remassats enes NOFC.

11. Participacion

Se considere imprescindibla era participacion de tota era comunitat educatiua enes processi de gestion e funcionament. Professorat, escolanat, familhes e personau non docent qu'an d'auer permanentment dubèrts es canaus de participacion entà collaborar: amassades de clautre, conselh escolar, equips docents... coma d'autres circumstancies que poguen requerir era participacion generau.

Entà poder arténher una major coesión entre es differenti estamens de participacion que formen era comunitat educatiua auem coma objectiu dar eth maximum de votz as personnes qu'integren aguesta comunitat.

Era participacion ei un estrument de desenvolopament e d'equitat sociau que cau que sigue significatiu e autentic, involocrant a toti es actors, diferenciant es sòns ròls.

11.1. Mecanismes, airaus e organs de participacion

Aquest apartat se trape desenvolopat enes apartadi corresponents des NOFC.



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

11.2. Canaus de participacion

Es ciutadans dera comunitat educativa pòden participar e collaborar damb es servicis der Institut d'Aran a trauèrs de:

- ❖ Conselh Escolar
- ❖ AMPA
- ❖ Conselh de Delgats
- ❖ Entrevistes personaus
- ❖ Amassades de grop
- ❖ Tutorials
- ❖ Departaments
- ❖ Coordinacions
- ❖ Comissions
- ❖ Enquestes
- ❖ Boèta de suggeriments, arregraïments e queishes
- ❖ Corrèu electronic
- ❖ Gestor d'assistencia (IEduca)



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

11.3. Enquestes de satisfaccion

Cada cors se realzen enquestes de satisfaccion a on poden expressar es opinions es membres dera comunitat educatiua: escolanat, familhes, professorat, empreses, PAS... Es resultadi s'analizen e s'utilizan entà realizar prepauses de mielhora.

11.4. Suggeriments, arregraïments e queishes

Es ciutadans que reben quinsevolh servici der Institut d'Aran an ath son abast era possibilitat de hèr a enténer era sua votz e eth dret a obtier resposta sus quinsevolh suggeriment, arregraïment o queisha que se realize.

Eth procediment a seguir vie determinat en foncion dera via usada:

- ❖ Corrèu electronic

Se poden presentar es queishes, suggeriments o arregraïments ath corrèu electronic deth centre. Un viatge recebuda se le darà registre d'entrada e se contestarà, tostemp per escrit e se ei de besonh tanben via telefonica o ben presenciau, coma consideren andús parts.

- ❖ A trauèrs d'impresi

Ena secretaria deth centre i a impresos especifics a disposicion deth public entà presentar suggeriments, arregraïments o queishes. Tanben i a ua boèta a on dispausar-les e se haràn arribar as personnes pertinentes.

- ❖ A trauèrs des òrgans collegiadi e de coordinacion

Tanben se consideren suggeriments, arregraïments o queishes es que queden reflectits expressament enes actes des amassades e de coordinacion der Institut. Eth secretari ei era persona encarregada de derivar-les ara equipa directiuia.

Era Coordinacion de Qualitat ei er òrgan encargat de registrar es suggeriments, arregraïments o queishes e era sua resolucion, en un document compartit damb era equipa directiuia.

11.5. Airines de comunicacion

- ❖ Tuturies e amassades damb es personnes tutores de grop i/o personaus
- ❖ Tuturies damb eth tutor de seguiment



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

- ❖ Amassades damb eth professorat
- ❖ Entrevistes damb era equipa directiu
- ❖ Picades telefoniques ar Institut
- ❖ Pàgina web
- ❖ Missatges ath corrèu electronic
- ❖ Gestor d'assistencia: leduna
- ❖ Agenda der escolan
- ❖ Circolars

12. Avaloracion deth centre

Era avaloracion des processi deth centre bastís ua peça angular que s'aborda des des prospectives quantitatius a trauère des procediments intèrns d'analisi e mesura, inclodits en eth sistèma de gestion integratu deth centre, e a trauère d'avaloracions extèrnies independents.

Er objectiu finau ei era aplicacion dera mielhura contunha basada en eth reconeishement e analisi des resultadi obtenguts que permeten era mielhura e assoliment de naues fites.

Entà poder amiar a tèrme aguesta avaloracion integratu ei de besonh quantificar es melhores produsides enes differenti ambitis; entà poder planificar estrategies encaminades ara sua mielhura futura.

Es principaus elements dera avaloracion intèrna son es indicadors que, juntamens damb era sistematica que s'aplique pera sua remassada e anàlisi, queden reflectadi enes differenti documents estrategics deth centre que possibiliten era avaloracion contunhua atau que era majoria son remassats, ath mens, de manera semestrau, hèt que permet er establiment d'accions de mielhura laguns d'un madeish cors escolar.

Er Institut seguit aguesta clara voluntat de mielhura contunhua, da un pas endavant e externaliza era avaloracion deth sistèma de gestion integratu, amiant a tèrme autidories éster mès independents ath centre e desenvolopades per experts educatius en modèus de gestion de qualitat e en excellencia. E tanben autories intèrnies. Aguetsi processi an amiat a tèrme er assoliment de certificacions de qualitat.

13. Projeccion intèrna e extèrnia - Atencion ar usuari

Er Institut coma institucion educatiua valore molt positiuament er hèt de mantier relacions damb er entorn e, basicament, damb era comunitat educatiua, pr'amor qu'era tasca qu'auem encomanada non se pòt realizar de manera existosa sense era participacion des familhes, der escolanat e der entorn



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

social dera Val d'Aran. Eth nòstre propòsit ei mantier e activar ua estreta collaboracion damb es personnes, emprèses e entitats que trebalhen entà ua finalitat comuna.

13.1. Parts interessades

Parts interessades	Requisits	Besonhs	Expectatiues	Validacion
Escolanat	<ul style="list-style-type: none"> ● Titulacion d'accés requerida, se ei de besonh ● Orientacion ● Carta de compromís educatiu ● Compliment des nòrmes 	<ul style="list-style-type: none"> ● Formacion ● Orientacion ● Accion tutoriau ● Vinculacion damb eth centre ● Creishement personau 	<ul style="list-style-type: none"> ● Acompanhament, superacion d'etapes, titulacion finau, contunhament des estudis, insercion laborau 	<ul style="list-style-type: none"> ● Avaloracions ● Enquestes
Professorat e PAS	<ul style="list-style-type: none"> ● Titulacion requerida ● Perfil professionau ● Drets laboraus 	<ul style="list-style-type: none"> ● Formacion ● Modelatge e lideratge ● Reoneshement ● Vincle damb eth centre ● Estructura organizatiu ● Acuelhuda ● Informacion ● Clima de dialòg 	<ul style="list-style-type: none"> ● Desvolopament professionau 	<ul style="list-style-type: none"> ● Enquestes ● Suggeriments e queishes
Familhes	<ul style="list-style-type: none"> ● Carta de compromís ● Compliment dera normativa ● Drets der escolanat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Acompanhamen t ● Informacion ● Seguiment e àbits ● Atencion ara diuersitat ● Disciplina 	<ul style="list-style-type: none"> ● Enshament de qualitat ● Formacion integrau ● Professionalitat i responsabilitat damb era equipa umana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Amassades ● Enquestes



Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> ● Ambient de trabalh 	deth centre	
Ajuntament de Vielha e Mijaran	<ul style="list-style-type: none"> ● Seguiment deth plan educatiu dera zòna 	<ul style="list-style-type: none"> ● Implicacion en eth plan educatiu 	<ul style="list-style-type: none"> ● Succès escolar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Conselh Escolar
Departament d'Educacion de Catalunya	<ul style="list-style-type: none"> ● Compliment dera normatiua ● Usatge des recorsi economics ● Mantemiment dera vastissa e des equipaments 	<ul style="list-style-type: none"> ● Documentacion normatiua ● Innovacion educatiua ● Participacion en programees educatius 	<ul style="list-style-type: none"> ● Succès escolar ● Boni resultats academics ● Insercion laborau e sociau 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rendiment de comptes dera direcccion ● Liquidacion des pressupòsti ● Aprovacion comptes Conselh Escolar
Institucions der entorn	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordinacion ● Persones de contacte de referencia 	<ul style="list-style-type: none"> ● Persones de contacte de referencia 	<ul style="list-style-type: none"> ● Projèctes comuns ● Desvolopament academic e personau der escolanat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Amassades de coordinacion ● Enquestes
Centres de procedéncia	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordinacion de traspàs 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordinacion ● Retorn dera informacion 	<ul style="list-style-type: none"> ● Progrès satisfactori der escolanat 	<ul style="list-style-type: none"> ● Amassades de coordinacion
Empreses	<ul style="list-style-type: none"> ● Adequacion dera activitat professionau ath currículum ● Coordinacino en convenis ● Acòrds e compromisi ● Assegurança escolara 	<ul style="list-style-type: none"> ● Coordinacino ● Assignacion der escolanat ● Formacion ● Increment dera plantilha ● Responsable interlocutor deth centre 	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacitacion der esolanat entà accedir ath mòn laborau 	<ul style="list-style-type: none"> ● Seguiment FCT e duau ● Avaloracions ● Enquestes ● Coordinacion ● Memòries
Proveïdors	<ul style="list-style-type: none"> ● Proveïdors 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cobrament en 	<ul style="list-style-type: none"> ● Manteniment 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pagament



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcccion
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Conselh Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

	omologadi	termin	coma proveïdor	
--	-----------	--------	----------------	--

13.2. Principis de servici e atencion ath public

Eth centre dispausa de diuerses formes d'atencion ath public, tant de forma presenciau coma telematica, corrèu postau e electronic, e tanben era aplicacion leduca. Es familhes e quinsevolh persona que s'adreci ath centre serà atès, en prumèra instancia pes consorges qui les derivarà ath lòc correspondent e, segontes era consulta, seran atesi per secretaria, direccion, sala de visites...

Es comunicacions oficiaus seràn a trauèrs dera pagina web deth centre e, se ei de besonh, a trauèrs dera aplicacion leduca o ben eth corrèu electronic corporatiu. Era aplicacion tanben ei un miei de comunicacion entre es professors e es familhes, atau coma entre es madeishi professors. Per miei d'aguesta aplicacion se haràn es justificacions, abscéncies...

Ena recepcion dera dusau planta der Institut d'Aran i a un pannèu informatiu a on se pengen es diferenti anuncis e informacions de caracter académic. Per aqueres familhes que no dispausen d'Internet es comunicacions oficiaus se haràn via corrèu postau o ben via telefonica, segontes era importancia dera informacion.

13.3. Relacions damb es familhes

Era relacion der Institut damb es familhes ei basica e fonamentau entà poder amiar a tèrme ua tasca educativa avidenta e efectiu. Aguesta comunicacion la centraliza eth tutor/a de seguiment de caduun des escolans. Es tutors de seguiment realizaràn, minimum, ua amassada obligatòria a principi de cors damb es familhes. Es comunicacions damb es familhes poderàn èster a trauèrs dera aplicacion leduca, corrèu electronic o ben picada telefonica, en tot hèr un registre d'aguestes.

13.4. Relacions damb es institucions publiques

- Centre de Recorsi Pedagogics
 - Desvolopament deth Plan de Dinamica Educatiu
 - Deteccion des besonhs formatiuves deth professorat de secundària
- EAP
 - Personau psicologia EAP
 - Presente a principis de cors eth Plan d'Actiuacion ara equipa directiu e ath departament d'orientacion deth centre. Ath long deth cors era Coordinadora



Versió: 1.0
 Elaborat: Direccio
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consej Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

Pedagogia harà seguiment deth plan de travalh. Era dedicacion der EAP ar Institut se harà de forma presenciau es dimèrcles e, se ei de besonh, un autre dia dera semana pactat previament. Se priorizen es següentes actuacions:

- Atencion ar escolanat
- Collaboracion damb er Institut d'Aran ena CAEI (ua amassada semanau)
- Collaboracion en eth traspàs informacion primària-segondària
- Assisténcia ena Comission Sociau (ua ath trimesadèr)
- Assiténcia enes amassades pertinentes
- Assessorament
- Coordinacion damb era equipa directiu
- Coordinacion damb eth departament d'orientacion
- Personau d'Assisténcia Sociau EAP
 - Presente a principis de cors eth Plan d'Actiuacion ara equipa directiu e ath departament d'orientacion deth centre. Ath long deth cors era Coordinadora Pedagogia harà seguiment deth plan de travalh. Era dedicacion der EAP ar Institut se harà de forma presenciau es dimèrcles e, se ei de besonh, un autre dia dera semana pactat previament. Se priorizen es següentes actuacions:
 - Atencion ar escolanat e familhes
 - Coordinacion damb era equipa directiu
 - Coordinacion damb eth departament d'orientacion
- Aran Salut
 - Charrades e vacunacions
 - Consulta Dubèrta
 - Comission Sociau
- Conselh Generau
 - Transpòrt
 - Beques
 - Charrades
 - Practiques CCFF
- Ajuntament de Vielha e Mijaran
 - Practiques CCFF
- Autes entitats
 - Mossos d'Esquadra, Emergències Val d'Aran-Pompiers...



Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

13.5. Relacions damb uns autes centres escolars

Er Institut d'Aran a de mantier ues relacions fluides damb es auti centres deth parçan, atau coma des comarques vesies. Se potencie era interaccion entre er escolanat e eth professorat atau coma era participacion entre es differenti sectors dera societat.

13.6. Coordinacion primària-segondària

Damb era finalitat qu'era transucion des escolans de primària a segondària sigue çò de mès normalizada possible se planifique a finau de cors ua amassada damb es centres de primària entà poder hèr un bon traspàs d'informacion. Dempús, en mes de noveme, se harà ua auta amassada entà poder avalorar es resultats dera preavaloracion e poder atier mielhor es besonhs der escolanat, tant des de primària coma des de segondària.

Era coordinacion inclodís:

- Coneishement der escolanat
- Orientacion entara formacion de grops
- Concrecion e desenvolapament deth curriculum
- Seguiment deth procés d'adaptacion der escolanat ar Institut d'Aran

Entà amiar a tèrme aguesta coordinacion se seguissen diferentes accions:

- Amassada conjunta damb es tutors de prumària damb er EAP, era coordinadora pedagogica, departament d'orientacion, coordinadors dera ESO e cap d'estudis.
- Visita ath centre per part der escolanat de siesau de prumària, ath torn deth mes de mai, entà coneisher er Institut. Era visita la realizaràn escolans de 2au dera ESO acompañats peth coordinador o ben era cap d'estudis.
- Amassada de familhes abans der inici des classes entà explicar eth fonctionament deth centre.

En eth traspàs d'informacion des escolans, es escòles liuraràn ua còpia der istoriau academic, der informe individualizat e der informe des resultas dera prova d'avaloracion de siesau de prumària. Ena informacion tanben s'a d'inclodir era relacion des escolans qu'an realizat activitats de refòrç pendent er ostiu o ben era descripcion d'aguetes activitats.

Era collaboracion damb er EAP serà fonamentau en eth traspàs d'informacion referida as escolans damb besonhs educatiuves especiaus (NEE).



Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

13.7. Relacions damb es emprèsas

S'afavoriràn es relacions damb es emprèsas tant a nivèu locau coma comarcau donada era nòsta ubicacion. Totes eres son necessaries entà impolsar es programes de formacion, de progrès dubèrts as innovacions tecnicas e culutraus mès respectuosi damb eth nòste passat e eth nòste entron, convenis d'FP duau, transferéncia deth coneishement a trauers des projèctes....

13.8. Relacions damb es proveïdors

Eth dia a dia dera gestion de centre e es sòns equipaments e infraestructures hènt de besonh era relacion directa damb es proveïdors, peth miei des contractes.

13.9. Programes nacionaus e internacionaus

- Bescambi Angoulême
- Bescambi Malhòrca
- Bescambi Vermont

14. Aprovacion e revision deth PEC

Era direccion deth centre formule ua prepausa iniciau deth projècte educatiu e es modificacions e adaptacions correpcionentes.

Eth claustre formule era intervencion deth PEC a compdar dera prepausa iniciau dera direccion e damb era participacion des professionaus dera atencion educatiua. Eth claustre fixe e aprove era concrecion des currículums qu'a eth PEC.

Eth conselh escolar a era competéncia d'aprovar eth projècte educatiu, a compdar dera prepausa deth claustre, pera quau i a d'auer ua majoria de % parts des membres.

Eth PEC serà vigent mentre non s'aprove ua naua revision per er organ competent. Poderà éster modificat o revisat a iniciatiua dera direccion deth centre o per peticion deth claustre o ben eth conselh escolar.

15. Difusion deth PEC

Era comunitat educatiua der Institut d'Aran e caduun des sectors en particular a d'auer eth coneishement deth PEC. Era sua adopcion e observacion a de guidar es actuacions deth



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació Institut d'Aran Ctra. Betren, s/n 25530 – Vielha Telf: 973.64.37.61 Fax: 973.64.36.66 Mail: c5006239@xtec.cat https://agora.xtec.cat/iesaran/	PROJÈCTE EDUCATIU INSTITUT D'ARAN	Data de control 09/10/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	------------------------------------------

peronsau, escolans e familhes, qu'an de respectar e mantier eth caracter e linha pròpia dera institucion. Atau, eth PEC a d'estar a dispausacion de toti es membres dera comunitat educatiua. E en concret:

- Er escolanat a de respectar eth projècte educatiu.
- Es mairs, pairs o tutors legaus an dret de receive informacion sus eth projècte educatiu e eth déuer de respectar-lo.
- Eth professorat exercsis es sues foncions laguens des limits que determine era legislacion e eth marc deth projècte educatiu; e gaudís des drets e a es déuers fixats pera normatiua d'acòrd damb es prinipis, valors, objectius e continguts deth PEC.
- Es critèris pedagogics deth PEC orienten er exercici professionau de tot eth personau que i trebalhe.

Era difosion deth PEC se harà a trauère dera pàgina web der Institut d'Aran e en eth procés d'acuelhuda der escolanat, familhes e professorat.

16. Marc normatiu

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm 106, de 4.05.2006), d'Educació – LOE.

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009) Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010)

Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (DOGC núm. 5753, de 11.11.2010)

Decret 29/2015, de 3 de març, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent

Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014)

Resolució de 20 de febrer de 2014, que estableix el marc per a la formalització d'accords de coresponsabilitat amb els centres educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i per a l'aplicació del projecte educatiu del centre d'acord amb el projecte de direcció



Versió: 1.0
 Elaborat: Direcció
 Revisat: Claustre
 Aprovat: Consell Escolar
 Data: 09/10/2023
 Arxiu: PEC.doc